

DOY	Date	WINDSOR		HAMDEN		GRISWOLD		COLCHESTER		DEERFIELD MA		BELCHERTOWN MA		
		GDD	Cumulative	GDD	Cumulative	GDD	Cumulative	GDD	Cumulative	GDD	Cumulative	GDD	Cumulative	
1	1-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
2	2-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
3	3-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
4	4-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
5	5-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
6	6-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
7	7-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
8	8-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
9	9-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
10	10-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
11	11-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
12	12-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
13	13-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
14	14-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
15	15-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
16	16-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
17	17-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
18	18-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
19	19-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
20	20-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
21	21-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
22	22-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
23	23-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
24	24-Jan-10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
25	25-Jan-10	2.9	2.9	1.8	1.8	3.4	3.4	1.6	1.6	0.80	0.8	1.74	1.7	
26	26-Jan-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	
27	27-Jan-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	
28	28-Jan-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	
29	29-Jan-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	
30	30-Jan-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	
31	31-Jan-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	
32	1-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	
33	2-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7	

34	3-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
35	4-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
36	5-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
37	6-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
38	7-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
39	8-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
40	9-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
41	10-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
42	11-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
43	12-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
44	13-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
45	14-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
46	15-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
47	16-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
48	17-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
49	18-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
50	19-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
51	20-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
52	21-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
53	22-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
54	23-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
55	24-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
56	25-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
57	26-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
58	27-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
59	28-Feb-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
60	1-Mar-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
61	2-Mar-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
62	3-Mar-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
63	4-Mar-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
64	5-Mar-10	0.0	2.9	0.0	1.8	0.0	3.4	0.0	1.6	0.00	0.8	0.00	1.7
65	6-Mar-10	1.0	3.9	0.8	2.5	1.3	4.7	0.4	2.0	0.56	1.4	0.39	2.1
66	7-Mar-10	1.5	5.4	1.5	4.1	1.5	6.2	0.7	2.7	0.50	1.9	0.48	2.6
67	8-Mar-10	2.0	7.4	2.6	6.7	2.4	8.6	1.6	4.2	0.84	2.7	0.91	3.5
68	9-Mar-10	1.2	8.6	1.5	8.1	1.2	9.9	0.4	4.7	0.15	2.8	0.09	3.6
69	10-Mar-10	1.6	10.2	1.3	9.4	1.2	11.0	1.2	5.9	0.88	3.7	1.35	5.0
70	11-Mar-10	0.1	10.3	0.2	9.7	0.0	11.0	0.0	5.9	0.00	3.7	0.00	5.0

71	12-Mar-10	0.5	10.7	0.2	9.9	0.1	11.1	0.0	5.9	0.00	3.7	0.00	5.0
72	13-Mar-10	0.0	10.7	0.0	9.9	0.0	11.1	0.0	5.9	0.00	3.7	0.00	5.0
73	14-Mar-10	0.0	10.7	0.0	9.9	0.0	11.1	0.0	5.9	0.00	3.7	0.00	5.0
74	15-Mar-10	0.0	10.7	0.0	9.9	0.0	11.1	0.0	5.9	0.00	3.7	0.00	5.0
75	16-Mar-10	2.6	13.3	2.6	12.5	1.8	12.9	1.6	7.5	2.30	6.0	2.13	7.1
76	17-Mar-10	5.0	18.3	5.0	17.5	4.0	16.9	4.2	11.8	3.75	9.8	4.17	11.3
77	18-Mar-10	6.5	24.8	6.0	23.5	5.5	22.5	5.7	17.4	4.25	14.0	4.93	16.2
78	19-Mar-10	8.2	33.0	7.4	30.9	6.2	28.6	7.3	24.7	6.22	20.2	7.64	23.8
79	20-Mar-10	10.0	43.0	8.8	39.8	7.8	36.5	8.9	33.6	7.33	27.6	8.07	31.9
80	21-Mar-10	6.9	49.9	4.5	44.3	4.8	41.3	4.1	37.7	1.64	29.2	4.08	36.0
81	22-Mar-10	0.2	50.1	1.7	46.0	1.9	43.1	1.7	39.5	0.00	29.2	0.01	36.0
82	23-Mar-10	0.0	50.1	0.0	46.0	0.0	43.1	0.0	39.5	0.00	29.2	0.00	36.0
83	24-Mar-10	1.2	51.3	1.9	48.0	0.8	44.0	0.5	39.9	0.38	29.6	0.31	36.3
84	25-Mar-10	4.0	55.3	3.2	51.1	3.2	47.1	2.5	42.4	2.75	32.3	3.15	39.5
85	26-Mar-10	0.0	55.3	0.0	51.1	0.2	47.3	0.0	42.4	0.00	32.3	0.00	39.5
86	27-Mar-10	0.0	55.3	0.0	51.1	0.0	47.3	0.0	42.4	0.00	32.3	0.00	39.5
87	28-Mar-10	0.0	55.3	0.0	51.1	0.0	47.3	0.0	42.4	0.00	32.3	0.00	39.5
88	29-Mar-10	1.3	56.6	0.7	51.8	0.5	47.8	0.3	42.7	0.62	33.0	0.62	40.1
89	30-Mar-10	0.0	56.6	0.1	51.9	1.0	48.8	0.0	42.7	0.00	33.0	0.00	40.1
90	31-Mar-10	0.4	57.1	1.2	53.1	0.0	48.8	0.0	42.7	0.37	33.3	0.01	40.1
91	1-Apr-10	5.8	62.9	5.8	58.9	4.2	52.9	4.2	46.9	5.27	38.6	4.24	44.3
92	2-Apr-10	9.3	72.1	9.3	68.2	6.4	59.3	6.3	53.3	9.38	48.0	9.88	54.2
93	3-Apr-10	8.7	80.8	8.6	76.8	5.8	65.1	5.7	59.0	10.18	58.2	9.85	64.0
94	4-Apr-10	10.8	91.6	10.6	87.4	9.2	74.3	9.7	68.7	9.15	67.3	9.01	73.1
95	5-Apr-10	11.1	102.7	9.9	97.2	8.5	82.8	9.2	77.9	9.58	76.9	10.32	83.4
96	6-Apr-10	9.5	112.2	10.5	107.7	8.6	91.4	9.8	87.7	3.76	80.6	7.32	90.7
97	7-Apr-10	20.6	132.8	20.6	128.2	17.8	109.3	19.5	107.2	15.56	96.2	17.22	107.9
98	8-Apr-10	18.6	151.5	19.5	147.8	11.8	121.1	15.1	122.4	13.24	109.4	13.02	120.9
99	9-Apr-10	2.9	154.4	5.6	153.4	2.4	123.5	1.9	124.2	0.28	109.7	0.51	121.4
100	10-Apr-10	2.7	157.1	3.1	156.5	2.0	125.6	1.9	126.1	1.20	110.9	1.10	122.6
101	11-Apr-10	9.0	166.1	10.8	167.3	8.7	134.2	7.9	134.0	5.58	116.5	5.76	128.3
102	12-Apr-10	4.7	170.8	6.6	173.9	4.7	138.9	3.3	137.3	2.53	119.0	2.18	130.5
103	13-Apr-10	3.3	174.1	3.9	177.8	2.7	141.6	1.7	139.0	2.49	121.5	2.07	132.6
104	14-Apr-10	7.0	181.1	6.5	184.3	5.7	147.2	4.6	143.7	5.41	126.9	5.15	137.7
105	15-Apr-10	8.0	189.0	9.1	193.4	5.8	153.0	5.4	149.1	6.27	133.2	4.74	142.5
106	16-Apr-10	0.5	189.5	0.8	194.2	0.0	153.0	0.0	149.1	0.00	133.2	0.00	142.5
107	17-Apr-10	0.0	189.5	0.9	195.1	0.0	153.0	0.0	149.1	0.00	133.2	0.00	142.5

108	18-Apr-10	0.9	190.5	1.6	196.8	0.5	153.6	0.2	149.3	0.16	133.4	0.02	142.5
109	19-Apr-10	3.6	194.1	4.2	201.0	3.5	157.0	2.0	151.3	2.24	135.6	1.65	144.1
110	20-Apr-10	8.3	202.4	9.5	210.5	7.2	164.3	6.9	158.2	6.90	142.5	6.46	150.6
111	21-Apr-10	8.4	210.7	8.8	219.2	7.3	171.6	6.7	164.8	7.66	150.2	7.83	158.4
112	22-Apr-10	8.4	219.1	9.5	228.8	6.1	177.7	5.3	170.2	6.60	156.8	6.49	164.9
113	23-Apr-10	6.3	225.4	7.9	236.6	5.9	183.6	4.2	174.3	4.96	161.7	4.01	168.9
114	24-Apr-10	8.2	233.6	9.2	245.9	6.7	190.3	5.7	180.0	7.07	168.8	6.67	175.6
115	25-Apr-10	1.8	235.4	5.6	251.4	0.6	190.9	0.2	180.3	3.66	172.4	1.63	177.2
116	26-Apr-10	3.9	239.3	7.1	258.5	2.2	193.0	1.6	181.9	4.15	176.6	3.16	180.4
117	27-Apr-10	0.7	240.0	4.8	263.3	0.4	193.4	0.2	182.1	0.21	176.8	0.02	180.4
118	28-Apr-10	0.1	240.1	1.8	265.0	0.0	193.4	0.0	182.1	0.00	176.8	0.00	180.4
119	29-Apr-10	5.9	246.1	7.9	272.9	4.9	198.3	4.6	186.6	3.34	180.1	2.98	183.4
120	30-Apr-10	12.9	258.9	13.5	286.4	12.0	210.2	11.7	198.3	10.09	190.2	10.47	193.8
121	1-May-10	18.8	277.7	18.0	304.4	14.8	225.1	15.4	213.7	16.58	206.8	19.23	213.1
122	2-May-10	24.0	301.8	22.4	326.9	18.6	243.7	20.1	233.8	21.70	228.5	23.57	236.6
123	3-May-10	22.0	323.8	22.4	349.2	20.2	263.8	19.2	253.0	20.96	249.5	19.47	256.1
124	4-May-10	13.4	337.2	15.1	364.3	13.0	276.8	13.1	266.1	9.97	259.4	11.40	267.5
125	5-May-10	14.9	352.1	15.9	380.2	13.4	290.2	14.1	280.1	13.76	273.2	13.08	280.6
126	6-May-10	15.6	367.6	18.0	398.2	14.9	305.1	13.6	293.8	11.47	284.7	11.88	292.5
127	7-May-10	10.2	377.8	12.2	410.4	9.5	314.6	8.0	301.8	7.45	292.1	7.95	300.4
128	8-May-10	8.7	386.5	14.1	424.5	8.3	322.9	7.5	309.3	1.52	293.6	3.40	303.8
129	9-May-10	0.2	386.7	1.1	425.5	0.5	323.4	0.1	309.3	0.00	293.6	0.00	303.8
130	10-May-10	2.1	388.8	3.3	428.8	2.3	325.7	1.2	310.5	1.48	295.1	1.19	305.0
131	11-May-10	2.3	391.1	2.7	431.5	1.4	327.1	0.9	311.4	2.56	297.7	1.63	306.6
132	12-May-10	0.0	391.1	0.9	432.4	0.0	327.1	0.0	311.4	0.00	297.7	0.00	306.6
133	13-May-10	6.7	397.8	7.9	440.3	6.6	333.7	5.2	316.6	6.22	303.9	5.95	312.6
134	14-May-10	11.7	409.4	14.4	454.7	7.5	341.2	9.3	325.9	6.73	310.6	9.36	321.9
135	15-May-10	12.8	422.2	18.1	472.8	12.9	354.1	11.3	337.2	9.93	320.6	9.97	331.9
136	16-May-10	10.3	432.5	13.5	486.3	9.9	364.0	8.8	346.0	9.56	330.1	8.96	340.9
137	17-May-10	12.3	444.8	14.0	500.4	10.3	374.3	10.6	356.6	11.36	341.5	11.14	352.0
138	18-May-10	3.5	448.4	7.6	508.0	1.5	375.8	0.9	357.5	4.39	345.9	4.33	356.3
139	19-May-10	4.6	453.0	11.2	519.2	4.0	379.9	2.9	360.4	3.65	349.5	2.63	359.0
140	20-May-10	16.3	469.3	18.5	537.6	13.1	393.0	13.8	374.2	15.19	364.7	16.08	375.1
141	21-May-10	18.5	487.8	21.2	558.8	15.2	408.2	16.0	390.2	19.57	384.3	19.12	394.2
142	22-May-10	14.3	502.1	15.6	574.4	12.7	420.9	11.0	401.2	15.16	399.4	15.15	409.3
143	23-May-10	16.3	518.4	18.8	593.2	15.4	436.3	13.7	414.9	16.32	415.8	14.79	424.1
144	24-May-10	19.2	537.5	21.3	614.5	17.4	453.6	16.5	431.4	19.72	435.5	19.79	443.9

145	25-May-10	24.0	561.5	23.6	638.0	19.1	472.8	19.4	450.8	24.34	459.8	23.41	467.3
146	26-May-10	29.6	591.1	31.5	669.6	27.2	500.0	27.4	478.2	28.88	488.7	27.89	495.2
147	27-May-10	18.1	609.2	21.4	691.0	15.0	515.0	13.8	492.1	17.32	506.0	15.97	511.2
148	28-May-10	16.1	625.3	17.5	708.5	13.2	528.2	12.1	504.2	15.49	521.5	14.41	525.6
149	29-May-10	16.4	641.8	18.1	726.5	13.2	541.4	13.4	517.6	15.77	537.3	15.04	540.6
150	30-May-10	21.1	662.9	24.7	751.3	20.0	561.4	19.7	537.4	20.40	557.7	18.72	559.3
151	31-May-10	19.5	682.4	21.4	772.6	16.3	577.8	16.7	554.1	20.28	577.9	18.83	578.2
152	1-Jun-10	19.9	702.2	25.2	797.8	20.0	597.7	18.4	572.4	16.56	594.5	16.76	594.9
153	2-Jun-10	22.5	724.8	25.3	823.1	20.2	617.9	20.3	592.8	21.26	615.8	21.41	616.3
154	3-Jun-10	22.1	746.9	25.8	848.9	18.8	636.7	19.3	612.0	21.66	637.4	20.48	636.8
155	4-Jun-10	24.6	771.5	28.1	877.0	23.1	659.8	21.9	634.0	23.21	660.7	23.09	659.9
156	5-Jun-10	26.3	797.8	29.7	906.7	24.0	683.8	24.7	658.6	25.20	685.9	23.23	683.1
157	6-Jun-10	21.7	819.5	25.8	932.5	22.7	706.5	21.5	680.2	15.81	701.7	17.62	700.8
158	7-Jun-10	14.4	833.9	16.3	948.8	13.2	719.7	11.7	691.8	12.25	713.9	10.54	711.3
159	8-Jun-10	11.5	845.3	14.2	962.9	8.6	728.4	9.7	701.5	9.75	723.7	8.48	719.8
160	9-Jun-10	6.1	851.4	11.6	974.5	6.9	735.2	6.1	707.7	4.95	728.6	4.48	724.3
161	10-Jun-10	10.7	862.1	15.7	990.2	10.0	745.2	9.2	716.9	7.09	735.7	6.88	731.1
162	11-Jun-10	13.3	875.4	14.9	1005.2	9.5	754.7	9.2	726.0	13.40	749.1	11.11	742.2
163	12-Jun-10	13.5	889.0	18.4	1023.6	11.7	766.4	11.3	737.3	10.86	760.0	10.91	753.2
164	13-Jun-10	14.9	903.8	20.7	1044.3	14.2	780.6	13.0	750.4	12.19	772.2	12.10	765.3
165	14-Jun-10	18.8	922.7	22.8	1067.1	17.3	797.9	16.5	766.8	17.30	789.5	16.71	782.0
166	15-Jun-10	19.5	942.1	22.3	1089.4	16.3	814.2	16.6	783.4	15.86	805.3	16.58	798.6
167	16-Jun-10	14.0	956.1	18.9	1108.2	13.4	827.6	12.8	796.2	10.93	816.3	12.33	810.9
168	17-Jun-10	18.4	974.5	22.4	1130.6	19.3	846.9	17.1	813.3	14.89	831.1	15.00	825.9
169	18-Jun-10	21.4	995.9	24.2	1154.8	20.1	867.0	20.4	833.7	19.72	850.9	20.67	846.6
170	19-Jun-10	21.2	1017.1	21.6	1176.4	17.2	884.1	18.2	851.9	21.69	872.6	21.89	868.4
171	20-Jun-10	25.8	1042.9	29.8	1206.3	23.7	907.8	22.1	874.0	24.64	897.2	23.15	891.6
172	21-Jun-10	25.8	1068.7	31.0	1237.3	25.4	933.1	24.2	898.3	24.90	922.1	24.03	915.6
173	22-Jun-10	21.6	1090.3	25.9	1263.3	21.0	954.2	19.5	917.7	19.27	941.4	20.32	935.9
174	23-Jun-10	26.5	1116.8	30.5	1293.8	26.1	980.2	24.9	942.7	23.16	964.5	23.12	959.1
175	24-Jun-10	27.1	1143.9	31.7	1325.5	27.8	1008.0	26.6	969.2	25.03	989.6	26.38	985.4
176	25-Jun-10	24.7	1168.6	27.9	1353.3	23.1	1031.0	21.8	991.0	22.09	1011.6	22.33	1007.8
177	26-Jun-10	22.5	1191.1	27.3	1380.7	23.1	1054.2	21.5	1012.6	17.79	1029.4	19.63	1027.4
178	27-Jun-10	25.8	1216.9	30.4	1411.1	24.8	1079.0	23.8	1036.4	21.27	1050.7	23.61	1051.0
179	28-Jun-10	30.5	1247.3	32.5	1443.6	29.4	1108.4	28.0	1064.4	26.98	1077.7	28.08	1079.1
180	29-Jun-10	28.0	1275.3	31.2	1474.8	27.8	1136.2	26.2	1090.6	23.63	1101.3	24.16	1103.2
181	30-Jun-10	16.6	1291.9	20.7	1495.5	16.4	1152.6	14.9	1105.6	13.52	1114.8	12.74	1116.0

182	1-Jul-10	14.0	1305.9	18.7	1514.1	12.7	1165.3	12.9	1118.5	11.14	1126.0	9.41	1125.4
183	2-Jul-10	17.5	1323.4	21.1	1535.3	15.4	1180.7	15.8	1134.3	16.06	1142.0	16.21	1141.6
184	3-Jul-10	22.4	1345.8	25.1	1560.4	18.5	1199.2	20.0	1154.3	21.59	1163.6	14.96	1156.6
185	4-Jul-10	27.4	1373.1	31.9	1592.3	25.3	1224.5	25.9	1180.3	25.65	1189.3	14.51	1171.1
186	5-Jul-10	32.4	1405.5	35.0	1627.3	28.8	1253.3	30.0	1210.3	29.01	1218.3	14.13	1185.2
187	6-Jul-10	36.7	1442.2	39.8	1667.1	33.7	1287.0	34.2	1244.5	35.36	1253.6	18.42	1203.6
188	7-Jul-10	34.8	1477.0	37.9	1705.0	30.3	1317.3	31.7	1276.2	35.56	1289.2	21.81	1225.4
189	8-Jul-10	30.5	1507.5	34.0	1739.0	28.4	1345.7	25.7	1301.8	29.58	1318.8	29.40	1254.8
190	9-Jul-10	29.8	1537.3	33.2	1772.3	27.8	1373.5	26.4	1328.2	29.65	1348.4	28.24	1283.1
191	10-Jul-10	24.6	1561.9	30.0	1802.3	26.2	1399.8	23.2	1351.4	22.45	1370.9	42.90	1326.0
192	11-Jul-10	27.9	1589.7	31.1	1833.4	27.2	1426.9	25.8	1377.2	25.17	1396.0	28.54	1354.5
193	12-Jul-10	29.9	1619.6	32.7	1866.1	26.0	1452.9	26.1	1403.3	26.73	1422.8	24.93	1379.5
194	13-Jul-10	28.1	1647.7	29.5	1895.5	27.1	1480.0	25.3	1428.6	27.18	1449.9	32.42	1411.9
195	14-Jul-10	25.2	1673.0	28.1	1923.7	25.4	1505.4	24.7	1453.3	23.3	1473.3	32.25	1444.1
196	15-Jul-10	25.52	1698.5	27.2	1950.9	23.40	1528.8	22.6	1475.9	26.4	1499.7	24.31	1468.4
197	16-Jul-10	28.87	1727.4	30.4	1981.2	25.70	1554.5	26.2	1502.0	27.0	1526.7	26.47	1494.9
198	17-Jul-10	29.25	1756.6	35.5	2016.7	30.47	1585.0	28.9	1531.0	27.5	1554.2	27.64	1522.5
199	18-Jul-10	28.80	1785.4	36.7	2053.5	29.87	1614.8	28.8	1559.8	25.2	1579.4	25.88	1548.4
200	19-Jul-10	25.91	1811.3	28.3	2081.8	22.09	1636.9	22.1	1581.9	23.07	1602.5	25.26	1573.7
201	20-Jul-10	26.97	1838.3	26.7	2108.5	25.91	1662.8	25.1	1607.0	22.96	1625.4	22.90	1596.6
202	21-Jul-10	25.53	1863.8	25.1	2133.6	24.36	1687.2	23.2	1630.1	21.75	1647.2	23.50	1620.1
203	22-Jul-10									22.23	1669.4	21.55	1641.6